



CRNA GORA
PREDSJEDNIK

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PREVOZU OPASNIH MATERIJA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na sjednici Prvog vanrednog zasjedanja u 2018. godini, dana 14. februara 2018. godine.

Broj: 01-203/2
Podgorica, 19.02.2018. godine

Filip Vučanović

A circular official stamp of the President of Montenegro, with the text "PREDSJEDNIK CRNE GORE" around the border and "MONTENEGRO" at the bottom. A handwritten signature "Filip Vučanović" is written across the center of the stamp, with a small arrow pointing to the right.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore Skupština Crne Gore 26. saziva, na sjednici Prvog vanrednog zasjedanja u 2018. godini, dana 14. februara 2018. godine, donijela je

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU OPASNIH MATERIJA**

Član 1

U Zakonu o prevozu opasnih materija („Službeni list Crne Gore”, broj 33/14) u članu 11 stav 1 tačka 6 riječi: „ispravu i uputstvo” zamjenjuju se riječima: „transportni dokument i pisana uputstva”.

Član 2

Član 12 mijenja se i glasi:

**„Transportni dokument za prevoz opasne materije i
pisana uputstva za mjere u slučaju udesa ili vanredne situacije**

Član 12

Za svaku pošiljku opasne materije pošiljalac predaje prevozniku transportni dokument za prevoz opasne materije (u daljem tekstu: transportni dokument) i pisana uputstva za mjere u slučaju udesa ili vanredne situacije (u daljem tekstu: pisana uputstva).

Transportni dokument sadrži:

- 1) mjesto utovara;
- 2) vrstu pakovanja;
- 3) podatke o vrsti opasne materije (UN broj, klasa, hemijski, tehnički i trgovački naziv opasne materije, kao i identifikacioni broj u skladu sa međunarodnim ugovorima);
- 4) podatke o količini opasne materije (bruto i neto masa, broj komada i dr.);
- 5) izjavu da su ispunjeni propisani uslovi za prevoz opasne materije (u pogledu ambalaže, označavanja, pakovanja i sl.);
- 6) naziv i sjedište, odnosno ime i adresu pošiljaoca i primaoca;
- 7) izjavu da su uz transportni dokument prevozniku predata i pisana uputstva; i
- 8) potpis i pečat pošiljaoca.

Pored podataka iz stava 2 ovog člana, transportni dokument u vazdušnom saobraćaju sadrži i podatke o drugoj klasi opasnosti ukoliko postoji, grupi i broju pakovanja i druge podatke u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Pošiljalac koji predaje opasnu materiju na prevoz u vazdušnom saobraćaju, predaje prevozniku dva primjerka transportnog dokumenta, a jedan primjerak tog dokumenta zadržava i čuva najmanje tri mjeseca.

Pisana uputstva sadrže:

- 1) podatke o vrsti opasnosti koju predstavlja i posljedice koje može da izazove opasna materija;
- 2) pregled posebnih mjera koje treba da se preduzmu prilikom prevoza opasne materije i mjera za sprječavanje, odnosno ublažavanje štetnih posljedica koje mogu da nastanu uslijed nezgode ili kvara na prevoznom sredstvu;
- 3) postupanje sa licem koje dođe u dodir sa opasnom materijom; i

4) broj telefona operativno - komunikacionog centra 112 u Ministarstvu (OKC 112), koji mora da se obavijesti o nezgodi ili saobraćajnom udesu prilikom prevoza opasne materije.

Izuzetno, pošiljalac koji predaje opasnu materiju na prevoz u vazdušnom saobraćaju, čiji prevoz nije zabranjen međunarodnim ugovorom, nije obavezan da predaje pisana uputstva iz stava 5 ovog člana."

Član 3

U članu 15 stav 1 tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) posjeduje dokaz o obaveznom osiguranju u saobraćaju za vozila koja prevoze opasne materije, u skladu sa propisom kojim se uređuje obavezno osiguranje vozila u saobraćaju;“

U tački 7 riječi: „ispravu o prevozu opasne materije i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti“ zamjenjuju se riječima: „transportni dokument i pisana uputstva“.

Član 4

U članu 26 stav 1 riječi: „VI nivo nacionalnog okvira kvalifikacija“ zamjenjuju se riječima: „VI nivo kvalifikacije obrazovanja“.

Član 5

U članu 32 stav 1 riječi: „IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija“ zamjenjuju se riječima: „III nivo kvalifikacije obrazovanja“.

Član 6

U članu 36 stav 2 tačka 1 riječi: „III nivo nacionalnog okvira kvalifikacija“ zamjenjuju se riječima: „III nivo kvalifikacije obrazovanja“.

Član 7

U članu 42 stav 1 poslije riječi „materija“ zarez i riječ „otrova“ brišu se.
Stav 2 briše se.

Član 8

U članu 43 stav 2 tačka 9 mijenja se i glasi:
„9) ime i prezime vozača i suvozača;“

Član 9

U članu 44 stav 3 tačka 5 riječi: „ispravu i uputstvo“ zamjenjuju se riječima: „transportni dokument i pisana uputstva“.

Tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) dokaz o obaveznom osiguranju u saobraćaju za vozila koja prevoze opasne materije, u skladu sa propisom kojim se uređuje obavezno osiguranje vozila u saobraćaju.“

Član 10

Član 45 briše se.

Član 11

Član 46 briše se.

Član 12

U članu 47 stav 2 tač. 9 i 10 brišu se.

Tačka 11 mijenja se i glasi:

„11) ime i prezime vozača;“

Dosadašnje tač. 11 i 12 postaju tač. 9 i 10.

Član 13

U članu 48 stav 3 tačka 4 riječi: „ispravu i uputstvo“ zamjenjuju se riječima: „transportni dokument i pisana uputstva“.

Tačka 7 briše se.

Tačka 10 mijenja se i glasi:

„10) dokaz o obaveznom osiguranju u saobraćaju za vozila koja prevoze opasne materije, u skladu sa propisom kojim se uređuje obavezno osiguranje vozila u saobraćaju.“

Dosadašnje tač. 8, 9 i 10 postaju tač. 7, 8 i 9.

Član 14

U članu 49 stav 1 riječi: „iz čl. 43 i 45“ zamjenjuju se riječima: „iz člana 43“.

Član 15

U članu 50 stav 1 briše se.

Na kraju stava 2 tačka se briše i dodaju riječi: „i organu uprave nadležnom za inspekcijske poslove.“

U stavu 3 riječi: „stava 2“ zamjenjuju se riječima: „stava 1“.

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 1 i 2.

Član 16

U članu 51 na kraju stava 1 tačka se briše i dodaju riječi: „i organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine.“

Član 17

U članu 54 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) posjeduje dokaz o obaveznom osiguranju u saobraćaju za vozila koja prevoze opasne materije, u skladu sa propisom kojim se uređuje obavezno osiguranje vozila u saobraćaju iz člana 15 stav 1 tačka 6 ovog zakona;“

U tački 5 riječi: „ispravu i uputstvo“ zamjenjuju se riječima: „transportni dokument i pisana uputstva“.

Član 18

U članu 55 na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „osim ako je zajednički prevoz dozvoljen u skladu sa ADR sporazumom.“

Član 19

Naziv člana 77 mijenja se i glasi: „**Inspekcijski nadzor u drumskom saobraćaju**“.

Stav 1 mijenja se i glasi:

„Inspekcijski nadzor nad prevozom opasnih materija u drumskom saobraćaju vrše nadležne inspekcije, uz asistenciju policijskog službenika.“

Član 20

U članu 80 stav 3 riječi: „dokaza o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima“ zamjenjuju se riječima: „dokaza o obaveznom osiguranju u saobraćaju za vozila koja prevoze opasne materije, u skladu sa propisom kojim se uređuje obavezno osiguranje vozila u saobraćaju.“

Član 21

U članu 82 stav 1 tačka 16 riječi: „ispravu o prevozu opasne materije ili uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti“ zamjenjuju se riječima: „transportni dokument i pisana uputstva“.

U tački 20 riječi: „dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanoj trećim licima“ zamjenjuju se riječima: „dokaz o obaveznom osiguranju u saobraćaju za vozila koja prevoze opasne materije“.

U tački 21 riječi: „ispravu o prevozu opasne materije i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti“ zamjenjuju se riječima: „transportni dokument i pisana uputstva“.

U tački 39 poslije riječi: „inspekcijske poslove“ dodaju se riječi: „i organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine“.

Član 22

U članu 83 stav 1 tačka 10 riječi: „dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima“ zamjenjuju se riječima: „dokaz o obaveznom osiguranju u saobraćaju za vozila koja prevoze opasne materije“.

U tački 11 riječi: „ispravu o prevozu i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti“ zamjenjuju se riječima: „transportni dokument i pisana uputstva“.

Član 23

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 14-1/17-3/4
EPA 329 XXVI
Podgorica, 14. februar 2018. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

